



KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU I ODRASLE S DOWN SINDROMOM

Hasanhodžić M. i saradnici (2009.)

Prilog u monografiji:

Down sindrom -








*Postupnik za preventivno i sistematsko praćenje
zdravstvenog stanja osoba s Down sindromom*

KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU S DOWN SINDROMOM UZRASTA OD 0 DO 24 MJESECA

Medicinske kontrole	Uzrast u mjesecima										
	Na rođenju ili u vrijeme dijagnosticiranja	1	2-3	4-5	6-7	8-9	10	12	15-16	18	24
Kariotip Genetsko Informisanje	x										
Redovni preventivni sistematski pregledi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rast, TM, TV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kardiolog ¹	Ultrazvučni nalaz	x						x			x
Štitna žlijezda Hormoni (T4 i TSH) Ultrazvuk	Neonatalni skrining funkcije štitnjače		x		x		x				x
Vakcinacija	Redovan program	x	x	x	x			x			
Kontrola sluha	Skrining sluha ili BERA	x		x				x			x
Oftalmološki Pregled	Crveni refleks	x			x			x			x



KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU S DOWN SINDROMOM UZRASTA OD 2 DO 12 GODINA









	Medicinske kontrole	Uzrast u godinama												
		Na rođenju ili u vrijeme dijagnosticiranja	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kariotip Genetsko Informisanje	x												
	Redovni preventivni sistematski pregledi	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kardiolog ¹	Pregled i/ili ultrazvučni nalaz	x						x			x		
	Štitna žlijezda Hormoni (T4 i TSH) Ultrazvuk	Neonatalni skrining funkcije štitnjače	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Pubertet Ginekolog											x		x
	Kontrola sluha	Skrining sluha ili BERA	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Oftalmološki Pregled	Crveni refleksi	x			x		x		x		x		x

KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU S DOWN SINDROMOM UZRASTA OD 2 DO 12 GODINA

Medicinske kontrole	Uzrast u godinama													
	Na rođenju ili u vrijeme dijagnosticiranja	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Prevenција hematoloških poremećaja	KS; DKS; Htc; MCV; Rtc	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ishrana	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Skrining na celijakiju Antiglijadinska antitijela		x												
Vakcinacija	Redovan program				x			x						
Pregled zubi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Psihološka savjetovanja roditelja		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Razvojno-edukacijski programi:	Fizikalni tretman	x	x	x	x	x	x	x						
	Logoped i pedagozi	x	x	x	x	x	x	x	x					
Neurolog	Pregled; EEG	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Vratna kičma Rtg snimak Ortoped													x	



KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU S DOWN SINDROMOM UZRASTA OD 13 GODINA DO ODRASLE DOBI

	Uzrast u godinama										
	Na rođenju ili u vrijeme dijagnosticiranja	13	14	15	16	17	18	19	20-29	Svakih 5 godina	
 Medicinske kontrole											
 Kariotip Genetsko Informisanje	x										
 Redovni preventivni sistematski pregledi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 Kardiolog ¹	Ultrazvučni nalaz								x	Svakih 5 godina	
 Štitna žlijezda Hormoni (T4 i TSH) Ultrazvuk	Neonatalni skrining funkcije štitnjače	x	x	x	x	x	x	x	x	Svake 3 godine	
 Pubertet Ginekolog			x		x		x		x	Svake 2 godine	
 Kontrola sluha		x	x	x	x	x	x	x	x	Svakih 5 godina	
 Oftalmološki Pregled		x	x	x	x	x	x	x	x	Svake 3 godine	

KALENDAR OBAVEZNIH I PREPORUČENIH MEDICINSKIH KONTROLA ZA DJECU S DOWN SINDROMOM UZRASTA OD 13 GODINA DO ODRASLE DOBI

Medicinske kontrole	Uzrast u godinama										
	Na rođenju ili u vrijeme dijagnosticiranja	13	14	15	16	17	18	19	20-29	Svakih 5 godina	
Kontrola hematoloških parametara	KS; DKS; Htc; MCV; Rtc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Svake godine
Ishrana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Svake godine	
Skrining na celijakiju Antiglijadinska i endomizijalna Antitijela	Ako nisu do tada uradjena										
Pregled zubi		x	x	x	x	x	x	x	x	Svake godine	
Psihološka savjetovanja roditelja		x	x	x	x	x	x	x	x	Svake godine	
Razvojno-edukacijski programi	Edukacija Logoped	x	x	x	x	x	x	x	x		
Neurolog		x	x	x	x	x	x	x	x	Svake godine	
Rtg snimak: Vratna kičma Pregled zdjelice Ortoped			x		x		x		x	Svake 2 godine	

